



"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"

PASULIT 1

Aduna Kay Higala - Ang Espiritu Santo

STUDENT NUMBER

NGALAN _____ PETA _____

PINUY-ANAN _____

1. Unsang matang higala si Jesus?

_____ a) Maalamon, kusgan ug labing maayo kay kanato.

_____ b) Matinabangon tungod kay gitabangan nato Siya.

_____ c) Higala Siya sa tanang maayong tawo nga adunay maayong lawas ug adunahan usab.

2. Kinsay gipadala ni Jesus nga maoy higala sa tanang nagkinahanglan Kaniya? (Juan 14:16)

3. Ilista ang pito ka ngalan nga nagapasidungog sa Espiritu Santo

a. _____ d. _____ f. _____

b. _____ e. _____ g. _____

c. _____

4. Unsay pagadad-an kanato sa Espiritu Santo nga maong atong Magtutudlo? Juan 16:13)

5. Sa diha nga gibautismohan ni Jesus ang Iyang mga tinun-an sa Espiritu Santo, unsay gihimo sa Espiritu Santo alang kanila?

a. _____ b. _____

6. Ilista ang lima ka paagi nga diin ang Espiritu nagapuno sa imong kinabuhi sa gugma.

a. _____ d. _____

b. _____ e. _____

c. _____

7. Ang kasinatian sa Bautismo sa Espiritu Santo karong mga adlaw nagasunod sa:

_____ a. laing mga relihiyon _____ b. unang iglesya

_____ c. ubang Cristohanong pundok

Ang imong Papel sa Pasulit among hatagan ug pagtagad ug grado usab, ug among ipadala balik kanimo uban ang sunod nga leksyon. Malipayon gayud kami nga modawat sa imong mga sulat. Ipadala lang ang imong mga pangutana nga nakalibog kanimo sa imong pagtuon niining leksoyna. SA DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN-AWA USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS! KON WALA, IPADALA ANG PAPEL SA PASULIT SA:

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADALA NIINING ADDRESS ARON MAGRA DOHAN



Ang Espiritu Santo Magahatag Kanimo ug Kinabuhi

NGALAN _____ PETA SA _____

PINUY-ANAN _____

Ihatag ang hustong tubag:

1. Adunay upat ka mga paagi nga ang Espiritu Santo buot mopadayag sa Diosnong kinabuhi kanato.
 - a) Ang Espiritu Santo magatabang kanato sa _____ sa Diosnong hunahuna.
 - b) Ang Espiritu Santo Magatabang kanato sa _____ sa Diosnong mga pagbati.
 - c) Ang Espiritu Santo magatabang kanato sa _____ nga subay sa paagi nga buot sa Dios.
 - d) Ang Espiritu Santo mianhi aron kita _____ sa buluhaton sa Dios.
 2. Sa pahina 3, ihatag ang duha ka mga ngalan sa Espiritu Santo.
 - a) _____
 - b) _____
 3. Kon ang kapakyasan ug kagubot moabot, unsa gayud ang makatabang kanato?
 - a) Magpasakop sa usa ka dakung simbahan.
 - b) Makipagsandurot sa dugang pa kauban sa Espiritu Santo.
 4. Unsa man ang makatabang aron madawat nato ang tabang gikan sa "Espiritu sa Kinabuhi" sumala sa Santiago 5:14, 15 ug Marcos 16:17, 18?
 - a) Pag-ampo ug pagtoo.
 - b) Pagtamay ug pagbiay-biay.
 5. Unsang dakung milagro ang manghitabu pinaagi sa "Espiritu sa Kinabuhi" kon si Jesus mobalik pag-usab sa kalibutan?
 - a) Ang mga mituo kang Jesus mokayab aron motagbu Kaniya sa langit.
 - b) Ang buta makakita ug ang bakul makalakaw.
 6. Duha ka mga kinaiya sa Dios nga buot sa Espiritu Santo nga makita sa ato:
 - a) Gugma ug pagkabalaan
 - b) Pagkamanggialamon ug abilidad sa pagpanulti.
- a) _____ b) _____

7. *Unsa man ang dakung katuyoan sa kinabuhi?*
a) *Ang pag-atiman sa atong lawas.*
b) *Ang pagkaplag sa plano sa Dios sa atong kinabuhi.*
8. *Giunsa sa Espiritu Santo ang paghimo sa tawo aron mahimong saksi alang kang Cristo? Tan-awa sa pahina 14.*
9. *Unsa ang buluhaton sa Dios nga takus natong panginabuhian ug pakamatyan?*
a) *Ang kalihukan o buluhaton alang kang Cristo.*
b) *Ang kaugalingong pangandoy sa tawo.*
10. *Nagatuo ka ba nga ang masakiton mamaayo pinaagi sa pagtoo diha kang Cristo, karon? Ngano?*
- Ikaw ba, o aduna ka bay nahibaloan nga nagkinahanglan ug kaayohan sa lawas karon?*

Ang imong Papel sa Pasulit among hatagan ug pagtagad ug grado usab, ug among ipadala balik kanimo uban ang sunod nga leksyon. Malipayon gayud kami nga modawat sa imong mga sulat. Ipadala lang ang imong mga pangutana nga nakalibog kanimo sa imong pagtuon niining leksyona. SA DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN-AWA USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS. KON WALA, IPADALA ANG PAPEL SA PASULIT SA:

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADALA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN



"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"

PASULIT 3

STUDENT NUMBER

Nagatudlo ang Espiritu Kanimo sa Pagampo

NGALAN _____ PETA _____

PINUY-ANAN _____

1. Ang _____ usa ka higala nga nagatudlo sa mga tawo kon unsaon pag-ampo.
2. Unsa man ang pag-ampo? Isulat ang imong panghunahuna mahitungod niini. _____

3. Ihatag ang tulo ka bahin sa pag-ampo.
a) _____ b) _____ c) _____
4. Isulat ang referensya gikan sa Biblia (libro, capitulo, versiculo) diin nagahisgot nga "ang Dios Espiritu".

5. Adonay lima ka paagi diin ang Espiritu Santo makatabang kanato sa pagsimba sa Dios. Hinganli kini.
a) _____ c) _____
b) _____ d) _____
e) _____
6. Unsa man ang tinuod nga pagsimba? Isulat ang imong tubag.

7. Unsay mahanabu kon ang mga magtotoo magasugid sa ilang mga sala ngadto sa Dios ug magkinabuhig matarung diha sa Iyang atubangan. Paghatag ug upat ka mga tubag. Tan-awa sa pahina 9.
- a) _____ b) _____
c) _____ d) _____
8. Unsay ginatudlo sa Filipos 4:6 mahitungod a pagpangayo ug mga butang gikan sa Dios?

9. Badlisi ang hustong tubag. Nganong gakinahanglan man kitag tabang gikan sa Espiritu Santo alang sa atong mga pag-ampo. Tungod kay:
_____ a) maayo mang paminawon sa igdulogog _____ b) usa man ka maayong pamatasan kini
_____ c) makatabang Siya kanato sa pagpangayo sa hustong mga butang sa nagkaigong panahon.
10. Sa laktud nga pagkasulti, hisguti ang kalainan sa pag-ampo diha sa espiritu ug ang pag-ampo nga adonay pagsabut. _____

Ang imong Papel sa Pasulit among hatagan ug pagtagad ug grado usab, ug among ipadala balik kanimo uban ang sunod nga leksyon. Malipayon gayud kami nga modawat sa imong mga sulat. Ipadala lang ang imong mga pangutana nga nakalibog kanimo sa imong pagtuon niining leksyona. SA DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN-AWA USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS! KON WALA, IPADALA ANG PAPEL SA PASULIT SA:

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADALA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN



"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"

PASULIT 5

STUDENT NUMBER

Ang Espiritu Santo Magahatag
Kanimo sa Gahum

NGALAN _____ PETSAS _____

PINUY-ANAN _____

Ihatag ang hustong tubag.

1. Kinsay nagapuno sa imong kinabuhi ug gahum sa pagpamuhat sa dili mahimo sa tawo? _____
2. Ang mga tinun-an ni Jesus nakadawat ug kasinatiang pentecostal sa adlaw sa _____
3. Pangita-a ang tubag niining mga pangutanan sa Mga Buhat 2:2-4, 11:
 - a. Unsay nadungog sa mga tawo? _____
 - b. Unsay ilang nakita? _____
 - c. Unsay nagpuno kanila? _____
 - d. Unsay ilang gihimo sa napuno na sila? _____
 - e. Aduna bay nakasabut kanila? _____
 - f. Unsay gihisgutan sa mga tinun-an? _____
4. Kinsay nagsulti, "Ang Dios nagatagad sa tanang tawo nga walay pagpasulabi"?
5. Diha sa Bag-ong Kasabotan, gihatag ba ang Bautismo sa Espiritu Santo alang lamang sa mga tinun-an o alang sa tanang magtotoo?

6. Unsay gibuhat sa mga tinun-an ngadto sa mga bag-ong kabig diha sa Ginoo didto sa Samaria nga wala pa makadawat sa Espiritu Santo? _____
7. Ihatag ang usa ka langitnong ilhanan nga gipili sa Dios sa pagpadayag nga napun-an na ang tawo sa Espiritu Santo? _____
8. Nangandoy ka ba ug mga ilhanan mahitungod sa espirituhanong gahum sama sa giangkong sa unang iglesya? _____

Kon pinaagi niining leksoyna ikaw natabangan aron sa pagdawat sa Espiritu Santo, palihug pagsulat ug usa ka pagpamatuod bahin niini. Kon wala pa nimo madawat ang gahum sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi, sa mainampoon, balika pagtuon ang leksyon, batoni ang pagtoo sa Dios ug laumi ang gisaad sa Amahan nga pun-on ikaw sa naga-awas sa bisan unsang higayon. Si Cristo Jesus manimati kanimo kon ikaw magatawag kaniya. "Si Jesu Cristo mao sa gihapon. kagahapon, ug karon ug hangtud sa kahangturan." Dayga ang Ginoo tungod niini sa adlaw adlaw.

Ang imong Papel sa Pasulit among hatagan ug pagtagad ug grado usab, ug among ipadala balik kanimo uban ang sunod nga leksyon. Malipayon gayud kami nga modawat sa imong mga sulat. Ipadala lang ang imong mga pangutana nga nakalibog kanimo sa imong pagtuon niining leksyona. SA DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN-AWA USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS. KON WALA, IPADALA ANG PAPEL SA PASULIT SA:

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADALA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN



"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"

PASULIT 6

Ang Espiritu Santo Magapuno Kanimo

STUDENT NUMBER

NGALAN _____ PETA SA _____

PINUY-ANAN _____

- Unsa ang gipanagna ni Joel nga nagbaton ug katumanan sa Mga Buhat 2: 17? _____
- Paghingalan ug tutulo ka iglesia niining atong pahahon sa diin ang mga tawo nagadawat sa bautismo sa Espiritu Santo.
 - _____
 - _____
 - _____
- Sa unsang paagi madawat ang gasa sa Espiritu Santo (Butangi ug X ang hustong tubag).
 - _____ a. sa pagdayeg sa tawhanong bili ug maayong mga buhat
 - _____ b. sa usa ka kinaiya nga mapinasalamaton ug nagadayeg sa Dios
 - _____ c. way katarungang paglantugi ug kawalay pagsalig
- Unsang bahin sa lawas lisod mapunggan ug gikinahanglang itugyan sa Espiritu Santo sa dili pa ang tawo mapun-an sa Espiritu Santo? _____

5. Paghingalan ug upat ka mga butang nga kinahanglan itugyan sa Espiritu Santo aron makagiya Siya sa imong kinabuhi.
- a. _____ c. _____
- b. _____ d. _____
6. Ang Mga Buhat 2:38-39 nagatudlo nga ang Espiritu Santo usa ka:
- _____ a. gasa sa Dios
- _____ b. ganti sa maayong binuhatan sa tawo
7. Basaha ang mabinantayon ang pahina 7. Nganong kinahanglan mapuno ka sa Espiritu sa Dios?
- _____
8. Nagahangyo ka na ba sa Dios nga Iyang kuhaon ang tanang butang diha sa imong kinabuhi nga wala naga-pahimoot Kaniya? _____
9. Makahunahuna ka ba ug mga butang nga angngay nimong pasalamatang ang Dios niining adlaw? (Ilista ang pipila ug isulti kining matunog sa pausab usab.)

Ang imong Papel sa Pasulit among hatagan ug pagtagad ug grado usab, ug among ipadala balik kanimo uban ang sunod nga leksyon. Malipayon gayud kami nga modawat sa imong mga sulat. Ipadala lang ang imong mga pangutana nga nakalibog kanimo sa imong pagtuon niining leksyon. SA DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN-AWA USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS. KON WALA, IPADALA ANG PAPEL SA PASULIT SA:

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADALA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN
